

mjenjivati, vršiti dužnost. || *Sinón.*: ministéro, càrica, impiègo, commissione, missione, posto, servigio, servizio, favore, piace-re, benefizio, cortesia.

ufficiosamente, *av.* službeno, zvanično; poluslužbeno, poluzvanačno.

ufficiosità, *f.* službenost, zvaničnost; poluslužbenost, poluzvanačnost.

ufficioso, *ag.* službeni, uredovni; posluslužbeni, poluzvanačni; (di servizio) službeni, zvanični; (fig.) uslužan; koristan, prijatan (o stvarima); *funzione -a*, službe-na funkcija, službeno djelovanje; *locale —*, ured; *menzogna -a*, laž iz potrebe. || *m.* uslužan čovjek; sluga (u vrijeme Revolu-cije); *fare l' —*, pokazivati se pretjerano uslužan.

uffiziale, *ag.* V. ufficiale.

uffiziare, *v. n.* V. ufficiare.

uffiziatura, *f.* služenje.

uffizio (-zi), *m.* V. ufficio.

uffiziòlo, *m.* (eccl.) jutarnje i molitve Bl. Djevice; molitvenik.

ufiziale, *m.* V. ufficiale.

ufiziare, *v. a. e v. n.* V. ufficiare.

ufiziatura, *f.* V. uffiziatura.

ufizio (-zi), *m.* V. ufficio.

ufiziòlo, *m.* V. uffiziòlo.

ufo (a), *loc. av.* badava, mukte; bez vlastite koristi; (prov.) *a — non canta un ciéco*, za ljubav Božju nitko ne daje ništa, bada-va ni slijepac ne pjeva.

uggia (ugge), *f.* sjena; prisjenak; osjen; (fig.) dosada; *ésser in —*, biti u zasjenku; *préndere in —*, omrznuti, dogrđiti komu što; *avér in —*, mrziti na nekoga, mrziti nekoga; *mi è in —*, mrsko mi je.

uggiolamento, *m.* (di cane) skvi-čanje.

uggiolare (uggiolo), *v. n.* skvičati.

uggiosamente, *av.* dosadno, nesno-sno, mrsko.

uggiosità, *f.* dugo vrijeme, dosada; čama.

uggioso, *ag.* sjenast; dosadan, ne-snasan, mrzak.

uggire (uggisco, -sci), *v. a.* dosa-divati biti dosadan, na dosadi.

ugioli, *tra — e barugioli*, sve jed-no s drugim, na poprijeko.

ugna, *f.* (pop.) V. ùngchia.

ugnata, *f.* (delle lame di tempe-rino) zarez; V. unghia.

ugnello, *m. dim.* mali nokat; *nas-conder gli -i*, uvući nokte, (fig.) praviti se blag, kriti zle namje-re pod prijatnim izgledom.

ugnòlo, *m.* V. ugnello.

ugnone, *m.* veliki nokat.

ùgola, *f.* (anat.) resica, resa.

ugonòtto, *m.* (stòr.) hugenot (fran-cuski kalvinisti XVI. i XVII. v.)

uguaglianza, *f.* jednakost; (nella forma) jednoličnost; ravnina (zemljista).

uguagliare (*uguàglie, -gli*), *v. a.* (diventare uguale a) izravnavati, izravnati, izjednačiti; biti ravan, dostići; sravnjivati, poreediti (rèn-dere uguale, liscio) izjednača-vati, izjednačiti; uravnniti, po-ravniti; *non ha chi l' uguagli*, nema tko mu je ravan. || **=arsi**, *v. r.* ravnati se s nekim, poré-dići se. || *Sinòn.*: agguagliare, paragonare, pareggiare, parifi-care, equiparare, assomigliare, con-frontare, somigliare, rassomi-gliare, assimilare, comparare.

uguagliatore, *m.* (=tora; =trice, *f.*) privrženik potpune jednakosti. || **ag.** koji traži jednakost.

uguale, *ag.* jednak; (di forma) jed-noličan. || *Sinòn.*: conforme, uni-forme, simile, congruente, cor-rispondente, cònscono, concorde, confacente, congénere, consimile, tal quale.

ugualità, *f.* V. uguaglianza.

ugualitario (-ári), *ag. e m.* (pol.) V. uguagliatore.

ugualitarismo, *m.* (pol.) jednakost.

ugualmente, *av.* ravno, podjedna-ko; tako isto, toliko isto, ko-liko i.

uguanno, *av.* (pop.) ovogodišnji.

uh!, *inter.* ah!

ukase, *m. inv.* V. ucase.

ulano, *m.* (mil.) ulan, kopljanik.

ulcera e (m. u.) *úlcere* (*úlcere e úlcerti*), *f.* (pat.) čir; (fig.) rana.

ulceramento, *m.* (pat.) izlaženje čireva; čir; rana.

ulcer-are (*úlcero*), *v. a.* (pat.) iza-zvati, proizvesti čir; (fig.) ogor-čiti, ozlojediti, ucvijeliti; — *il còre*, raniti u srce. || **=arsi**, *v. r.* napraviti ranu; gnojiti se.

ulcerato, *ag.* pun čireva, čirevit.

ulcerazione, *f.* V. ulceramento.